

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей №8 «Родничок» городского округа «город Якутск»

**Программа дистанционного обучения
по якутскому фольклору «Айыл5ан»
в рамках проекта
«Виртуальный детский сад «Родничок – малышок»**

Выполнил:
Педагог доп.образования по ЯНК
Борисова Нинэлли
Валерьевна

г.Якутск 2020

Пояснительная записка

Условия самоизоляции в связи с пандемией изменили жизнь детей и взрослых. В какое – то время, дети дошкольного возраста оказались в ситуации необходимости освоения ими содержания основных образовательных программ дошкольного образования без возможности непосредственного взаимодействия с педагогом. Перед родителями усилилась проблема семейного воспитания в новых реалиях.

Дистанционное обучение на данный момент является одной из самых актуальных тем, обсуждаемых в ряду инноваций в системе образования.

Как одна из форм дистанционного образования в МБДОУ д/с №8 "Родничок", был разработан проект "Виртуальный детский сад Родничок – Малышок", где представлена возможность каждому педагогу развиваться наряду с современными технологиями и приспособиться к онлайн обучению.

В рамках этого проекта, мною была разработана программа "Айылбан" по изучению якутской национальной культуры с детьми старшего дошкольного возраста.

Актуальность

Якутский фольклор в развитии внутреннего мира человека занимает немаловажное значение. Его жанры обширны и притягательны. Чарующие звуки хомуса, веселые скороговорки, народные песни, осуохай, тойук очень нравятся детям всех возрастов.

Овладение жанрами фольклора, ведет к развитию ребенка как индивидуума, любящего свою народную культуру и ценящего обычаи и традиции других культур. Народная музыка создавалась не для слушания - она жила в действии: в игре, обряде, шествии, труде. Овладевая языком своего народа, его обычаями, ребенок получает первые представления о культуре своего народа и отношении к своей национальности.

Цель: Развитие личности ребенка, способного к творческому самовыражению через изучение культурно-исторических традиций, ценностей народа саха.

Задачи:

- Познакомить детей с фольклором якутского народа, его духовной и материальной культурой.
- Обогащение словарного запаса детей через ознакомления с разными жанрами якутского фольклора.
- Сформировать исполнительские навыки в области чтения скороговорок, пения, игры на хомусе, исполнение тойука и осуохайа, инсценировки отрывков из олонхо, обрядов.
- Воспитывать у детей уважение и любовь к родной земле, к традициям и духовной культуре своего народа, сохранить и соблюдать неписанные правила в отношении природе, духов и верований.

Методические приемы:

- наглядный, словесный, практический;
- беседы с детьми;
- наблюдение;
- слушание народных песен, сказок;
- инсценировки песен и малых фольклорных форм;
- использование аудио и видео материалов;
- посещение музеев и мастер - классов в онлайн формате.

Технические условия при реализации программы «Айыл5ан»:

- Основное условие – наличие ПК, ноутбука или телефона с выходом в интернет.
- Родители могут воспользоваться любым гаджетом с функцией подключения к интернету (телефон, планшет, ноутбук, ПК).
- Наличие простейших, доступных для дошкольников ресурсов и заданий; для родителей текстовых, видео или аудио консультаций, организация обратной связи.
- Использование мессенджеров Viber, WhatsApp, Telegram, Instagram, Zoom для непосредственного общения педагогов и родителей, обсуждение вопросов обучения детей индивидуально или в открытом пространстве.

План программы «Айыл5ан»:

Месяц (ый аата)	Значение месяца по якутскому календарю (Сахалы халандаарынан ый суолтата)	Содержание работы (Улэ ис хобьооно)
Сентябрь (Бала5ан ыйа - Улуу Суорун)	Сентябрь - месяц подготовки к зиме. (Балаҕан ыйа – дьон бары кыстыгар кэлэн олобун булунар кэмэ.)	<ul style="list-style-type: none">• Познакомить детей с бытом народа Саха "Якутия - мой край родной". (https://www.youtube.com/watch?v=8fw_fjx-1qM)• Ознакомление с разновидностями струнных, духовых и шумовых якутских инструментов.• Онлайн посещение "Музея Хомуса" с помощью технических оборудований и приложений Zoom.
Октябрь (Алтынны - Хотой Айыы)	Октябрь - месяц орла - священной птицы народа Саха.	<ul style="list-style-type: none">• Формировать у детей познавательный интерес к эпосу "Олонхо дойдутугар айан".

<p>Ыйа)</p>	<p>(Хотой күүһү, былааһы бэлиэтиир. Кини дьону түмэр. Сомоҕолуур, тэрийэр суолталаах.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Просмотр анимационного мультика Крылатова Кэскилэ Романовича "Олонхо дойдута". (https://www.youtube.com/watch?v=D8a647JEtс) • Онлайн мастер - класс с родителями и детьми "Герои Олонхо". • Выучить краткое содержание якутского героического эпоса олонхо "Дьулуруйар Ньургун Боотур".
<p>Ноябрь (Сэтинньи - Байанай Ыйа)</p>	<p>Байанай - дух, хозяин природы и покровитель охотников. (Байанай – тыа, ойуур, көтөр – сүүрэр танарата.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Расширять представления о диких животных. Воспитывать чувство уважения к обычаям народа саха. Дать представление о хозяине леса. • Совершенствовать знания детей об охоте и рыбалке, развивать физические способности с помощью онлайн спортивной игры "Рыбалка". • Провести интеллектуальную онлайн игру для родителя и ребёнка "Байанайдаах аҕалар оболорунаан".
<p>Декабрь (Ахсынньы - Билгэ Ыйа)</p>	<p>Декабрь - месяц Бога Знаний. (Бу ыйга үрдүк Айыылартан биирдэстэрэ – Билгэ Хаан чугаһыыр. Сүрүн болҕомто билиигэ ууруллар. Өйү эрэйэр, сатабылы сайыннарар хабылык, тыксаан, дуобат курдук оонньуулардаах.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Познакомить с настольными играми якутов. Настроить детей на сосредоточенность, на ловкость пальцев, на внимание и соблюдение правил во время игры. (https://www.youtube.com/watch?v=eK_YOotgB) • Якутская национальная игра "Хабылык". • Якутская национальная игра "Хаамыска". • Провести онлайн соревнование среди детей "Обугэм торут оонньуулара".
<p>Январь (Тохсунньу - Танха Ыйа)</p>	<p>Январь - месяц Танха Хаан - поверья народа Саха (Итэҕэл</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Расширить знание о народных традициях. Рассказать о поверьях народа саха во время "Танха". • Познакомить детей с традициями

	<p>быһытынан, Танха диэн дьылҕа танарата буолар. Танха киһи таайар, сэрэйэр күүстэрин кытта сибээстээх.)</p>	<p>якутского народа (сиэр - туом).</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ознакомление с кылыбах и пением "Тойук".
<p>Февраль (Олунньу - Одун Ыйа)</p>	<p>Февраль - по якутским поверьям, завершающий месяц круглого года. (Олунньу диэн – онусый. Уон – бүтүү бэлиэтэ. Түг өйдөбүлүнэн – олунньу төгүрүк сылтиһэх ыйа. Айыы үөрэбэ этэринэн, олунньуга Одун чугаһыыр. Одун ахсыс халлаан айыыта буолар. Кини орто дойду буор кута буолар.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Знакомить детей с национальными одеждами: Халадаай, кэбиэччик, бастына, этэрбэс итд. Привить восхищение к мастерству и трудолюбию (проведение онлайн занятия в Якутской национальной одежде). ● Онлайн рисование «Украсим платье-халадаай» (через мессенджер ZOOM и программы Point). Вызвать у детей желание украшать платья. ● Познакомить детей с разновидностями сэргэ. Познакомить с народными мифами и поверьями связанными с сэргэ.
<p>Март (Кулун Тугар - Дьобогой Ыйа)</p>	<p>Март - месяц конского божества. (Хараҥа аҕыйаан, сырдык баһыйытын Дьөһөгөйүнэн бэлиэтиибит. Дьөһөгөй диэн Айыы. Урут уруккаттан Дьөһөгөй – сылгы танарата.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Привить чувство восхищения от мастерства предков. Расширить знание о бытовых предметах. (Сылгы тэрилэ: чаппараах уо.д.а.) ● Якутская национальная посуда (Чороон, Хамыйах, Кытыйа). ● Онлайн беседа через приложение ZOOM с народными мастерами Республики Саха (Якутия). ● Обратит внимание детей на используемые узоры, орнаменты, познакомить их значениями. Сделать онлайн узоры из пластилина на шаблоне.
<p>Апрель (Муус устар - Айыыбыт)</p>	<p>Апрель - месяц благословения жизни семьи,</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Познакомить с якутской народной песней. Добиваться в пении четкой артикуляции, вырабатывать

<p>Ыйа)</p>	<p>любви на земле светлым божеством. (Муус устарга киһиэхэ Айыыһыт ордук чугаһыыр кэмэ. Айыыһыт – дьизэ кэргэн, таптал айыыта. Айыыһыт хайыспыт сиригэр үөрүү олохсуйар.)</p>	<p>певческое дыхание. (Дэгэрэн, норуот ырыата)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ознакомление детей с танцами народа Саха. Беседа о происхождении и специфики исполнения основных движений. (Оьуор ункуутэ, Чороон Ункуутэ, Оьуохай). • Онлайн обряд благословения "Салама оноруу".
<p>Май (Ыам Ыйа - Иэйиэхсит Ыйа)</p>	<p>Май - месяц прихода лета, богини Иэйиэхсит. (Сайын саҕаланар. Иэйиэхсит хотун түһэр. Кини сылаастыына буорга, ууга, салгынна инэр. Иэйиэхсит кэллэбинэ, от – мас көбөрөр, ас-үөл дэлэйэр.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Приобщение детей к якутской культуре. • Ознакомление детей с якутским национальным праздником "Ысыах", с его значением и обрядами. • Проведение онлайн национального праздника "Ысыах".

Предполагаемый результат

- Расширение знаний детей и родителей о родном крае, его обычаях, традициях и культуре;
- Формирование исполнительских навыков и знаний в области чтения скороговорок, пения, игры на национальных музыкальных инструментах, исполнения тойука и осуохайа, инсценировки отрывков из олонхо, обрядов;
- Улучшение психических и физических качеств у детей старшего дошкольного возраста;
- Духовно - нравственное развитие личности;
- Активизация позиции родителей как участников педагогического процесса детского сада.

Программно-методическое обеспечение

1. « Саха фольклора» // Лепчикова Л.П., Татаринова Х.К., Иванова Г.Н.//
2. « Якутский фольклор» // Захарова А.Е.//
3. « Ого ийтиитигэр норуот фольклорун туьаныы» // Слепцова А.Д.//
4. « Игры наших предков» //составитель Федоров А.С.//
5. « Сир симэгэ» //М. Прокопьева//
6. «Торообут торут тылга уьуйуу» // Васильева К.И.//